



**D.O.O. CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA  
ISPITIVANJA PODGORICA**  
**81000 PODGORICA, BULEVAR ŠARLA DE GOLA 2**  
**LLC CENTER FOR ECOTOXICOLOGICAL RESEARCH**  
**PODGORICA**



**CETI**

**📞 +382 (0)20 658-090; 658-091; Fax: +382 (0)20 658-092; E-mail: info@ceti.co.me**

**CETI 5100.101.01**

**LABORATORIJA ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**

Vrsta ispitivanja	<b>Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru mjesecu 2014.god.</b>
Broj izvještaja	00-20-228/2
Datum izdavanja izvještaja	15.03.2014.god.

**PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA**

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br.05-D-3566/1, CETI br.00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	07.02.2014.god.

**PODACI O UZORKU**

Datum uzorkovanja	1-28.02.2014.god.
Vrsta uzorka	Imisilska mjerena kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , CO, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policiklični aromatični ugljovodonici u PM <sub>10</sub> česticama
Uzorkovao	Odjeljenje za laboratorijsku dijagnostiku i monitoring
Broj protokola u CETI	/

**Napomena:**

- 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.**
- 2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isključivo kao cjelina.**

**TEHNIČKI DIREKTOR**  
**Danijela Šuković, spec.toks. hem**

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**SADRŽAJ**

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	5
2.Rezultati mjerena.....	6
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	7-12
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	13-21
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić.....	22-30
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	31-36
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	37-39
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	40-44
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	45-49

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### 1.UVOD

D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica (CETI), realizovao je ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori tokom mjeseca februara u skladu sa PROGRAMOM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA CRNE GORE U 2014. god, izrađenog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Programom su obuhvaćena sledeća ispitivanja:

#### 1.Sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

##### 1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

Na lokaciji pored bulevara „Svetog Petra Cetinjskog”, u Podgorici vršena su kontinualna mjerena zagađujućih materija: azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida PM<sub>10</sub> čestica, sadržaja olova; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>, ugljen monoksida, benzena i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediane 24h i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

##### 1.2. Bar

U Baru je automatskom stanicom vršeno mjerjenje sledećih parametara: sumpor dioksida, ugljen monoksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM<sub>10</sub> čestica, sadržaj teških metala; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, ozona i benzena i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

##### 1.3. Nikšić

U Nikšiću vršeno je automatsko mjerjenje sumpor dioksida, azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, ugljen monoksida, PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub> čestica, sadržaj teških metala; benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena), ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub>, ozona, benzena i meteoroloških parametara.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

### **1.4.Pljevlja-Centar (ul.Skerlićeva)**

U Pljevljima je vršeno automatsko mjerjenje **PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> čestica, sumpor dioksida, kao i analiza PM<sub>10</sub> na sadržaj teških metala (Pb, Cd, As, Ni) i benzo (a) pirena .**

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.5.Tivat**

**U Tivtu je vršeno mjerjenje PM<sub>2,5</sub>.**

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

### **1.6.Golubovci**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje **azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida i sumpor dioksida.**

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i časovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti.

### **1.7.Gradina**

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje **azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida , sumpor dioksida i ozona.**

Daljinska kontrola rada mjernih instrumenata je uspostavljena 17.02, tako da su rezultati nakon tog datuma predstavljeni u ovom izvještaju.

## *D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA*

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

### **1.1. METODE**

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Određivanje SO<sub>2</sub>, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Određivanje NO, NO<sub>2</sub> i NO<sub>x</sub>, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Određivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Određivanje O<sub>3</sub> NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Određivanje PM<sub>10</sub> prema standardu MEST EN 12341
- Određivanje PM<sub>2,5</sub> prema standardu MEST EN 14907
- Određivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Određivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM<sub>10</sub> čestica, MEST EN 14902:2011

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### 2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerena su prikazani tabelarno i grafički uporedo sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl.list Crne Gore, br. 25/12), i to:

#### 1. Tabelarno:

- Srednje dnevne vrijednosti za:  $SO_2$ ,  $PM_{10}$ ,  $PM_{2,5}$  i benzen
- Maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon
- Srednje mjesecne vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-s (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u  $PM_{10}$  česticama

#### 2.Grafički

- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka)

Za svaku zagađujuću materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerena,
- obuhvat podataka u %,
- srednja časovna, 8h i dnevna vrijednost,
- $C_{50}$  medijan,
- najmanja vrijednost (minimalna) i
- najveća vrijednost (maksimalna)

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV (SDV)-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- TV (SDV)-tolerantna vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- GV (M8hSV)-granična vrijednost (max.osmočasovna srednja vrijednost)
- GV (SGV)- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ**

**PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ**

<b>1.Opšti podaci</b>						
1.1.	Ime stanice	Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)				
1.2.	Ime grada	Podgorica				
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_03				
1.4.	Kod stanice	MNE_02_01				
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica				
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore				
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda				
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6603787.37	4700417.54	41		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	CO, NO, NO <sub>2</sub> , NOx, PM <sub>10</sub> , benzen, Pb, BaP				
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra				
1.12	Druge informacije					
<b>2.Klasifikacija stanice</b>						
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje				
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Saobraćajna				
2.3.	Dodatne informacije o stanicu	1000mx 50m				
<b>3.Mjerna oprema</b>						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda					
CO		Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija			
NO, NO <sub>2</sub> , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
Benzen		Automatski analizator	Gasna hromatografija			
PM <sub>10</sub>		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja			
Pb		Ručno sakupljanje	Analiza-AAS			
BaP		Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS			
<b>4.Opis uzorkovanja</b>						
4.1.	Lokacija mjernog mjesta					
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m				
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata				
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano				

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ  
STANICI NOVA VAROŠ- PODGORICA**

*Tabela 1.Srednje dnevne i max.8h srednje dnevne vrijednosti*

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>		<b>Max.8h srednje dnevne vrijednosti</b> <b>CO(mg/m<sup>3</sup>)</b>
	<b>PM<sub>10</sub>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Benzin(µg/m<sup>3</sup>)</b>	
1.02	57.55	4.58	
2.02	62.81	4.58	
3.02	77.99	5.87	
4.02	59.95	3.57	
5.02	52.41	3.41	
6.02	35.86	3.16	
7.02	62.52	5.54	
8.02	39.66	3.45	2.35
9.02	14.86	1.21	0.50
10.02	31.08	2.32	0.77
11.02	79.48	4.90	1.86
12.02	34.20	1.71	1.90
13.02	28.85	1.98	0.93
14.02	33.22	2.71	1.03
15.02	38.98	3.29	1.41
16.02	56.34	4.54	1.51
17.02	58.37	3.74	1.48
18.02	59.00	3.36	1.04
19.02	57.87	3.23	1.09
20.02	56.52	2.93	1.11
21.02	54.95	2.45	0.93
22.02	63.26	3.47	0.88
23.02	22.92	1.45	0.69
24.02	22.29	1.19	0.46
25.02	41.88	2.30	1.05
26.02	54.89	3.34	1.12
27.02	63.06	3.47	1.11
28.02	31.56	2.32	1.06
<b>GV (SDV)</b>	<b>50</b>		
<b>TV (SDV)</b>	<b>66</b>		
<b>GV (M8hSV)</b>			<b>10</b>
<b>GV (SGV)</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 2.Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14.86
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	79.48
Srednja 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	48.30
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	54.92
Broj prekoračenja 24 časovne GV	16
Broj prekoračenja 24 časovne TV	2
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije ( za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabela 3.Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

Broj satnih mjerena	672
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja podataka	100
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.44
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	117.27
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	37.11
Median časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	33.74
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	nema
	Nema

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 4. Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.19
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.87
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.22
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.32
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

**Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**


Broj 8 časovnih mjerena	21
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	75
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.46
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.35
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.15
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja	1.06
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
Granične vrijednosti	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

**Tabela 6. Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u  $\text{PM}_{10}$  česticama**

	<b>Pb</b> $\mu\text{g}/\text{m}^3$	<b>BaP</b>	<b>Markeri BaP</b> $\text{ng}/\text{m}^3$	<b>PAH</b>
	<0.015	2.263	11.543	25.335
<i>GV</i>	<i>0.5</i>			
<i>Ciljna vrijednost</i>		<i>1</i>		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### 2.1.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NOVA VAROŠ- PODGORICA



---

Slika1.Jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### **2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ**

**1.Rezultati mjerjenja azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ,
- Sve izmjereno jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**2.Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> upoređene su sa:**

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su 2 dana bile iznad granice tolerancije od  $66 \mu\text{g}/\text{m}^3$  za 2014.godinu.
- Šesnaest dana srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su tokom februara bile iznad propisane granične vrijednosti od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**3.Validnih mjerjenja benzena u mjesecu februaru bilo 28 dana.Dva dana srednja dnevna vrijednost je bila iznad propisane granične vrijednosti od  $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.**

**4.PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj olova za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.**

- Sadržaj olova u toku februara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je značajno ispod propisane granične vrijednosti.
- Takođe su vršene analize PM<sub>10</sub> čestica na sadržaj benzo (a) pirena i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole imisija.
- Sadržaj benzo (a) pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je  $2.263 \text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na  $1 \text{ ng}/\text{m}^3$  koliko iznosi ciljna vrijednost propisana sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.2.MJERNA STANICA-BAR**

**PODACI O STANICI-BAR**

**1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Bar 2		
1.2.	Ime grada	Bar		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_06		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6591680.68	4662409.66	11.95
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO, NO <sub>2</sub> ,NOx,benzen, PM <sub>10</sub> , PM <sub>2.5</sub> , Pb, As, Cd, Ni i BaP		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

**2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

**3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM <sub>10</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM <sub>2.5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

**4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
BAR 2**

**Tabela 7.Srednje dnevne i mak.8h srednje dnevne vrijednosti**

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>				<b>Max.8h sr.vrijednosti</b>	
	<b>PM<sub>10</sub></b> <b>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>PM<sub>2.5</sub></b> <b>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>SO<sub>2</sub></b> <b>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>Benzin</b> <b>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>Ozon</b> <b>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>CO</b> <b>(<math>\text{mg}/\text{m}^3</math>)</b>
1.02	42.62	26.45	4.31	1.72	66.57	0.78
2.02		17.34	5.79		58.18	0.48
3.02	24.10	16.40	5.21		57.96	0.59
4.02	48.89	20.32	4.01	1.86	55.10	0.55
5.02	20.25	11.94	2.94	1.59	52.04	0.51
6.02	27.05	19.19	2.79	2.74	61.01	1.44
7.02	42.14	33.24	3.11	3.65	43.06	1.56
8.02	15.00	8.70	2.91	1.19	61.98	1.27
9.02	23.42	9.03	3.03	1.07	72.13	0.35
10.02	29.37	18.60	3.24	2.17	63.53	0.64
11.02	41.18	16.55	3.55	1.72	71.50	0.67
12.02	19.11	11.98	2.86	1.38	84.45	0.74
13.02	30.18	23.26	3.76	3.02	50.99	1.26
14.02	30.37	25.17	4.89		56.87	1.37
15.02	51.72	25.35	6.35	4.49	62.42	1.89
16.02	53.75	43.89	3.66	3.37	67.71	2.04
17.02	32.09	19.05	3.37	1.67	80.52	1.26
18.02	38.79	23.42	3.38	2.79	72.28	1.12
19.02	24.57	19.40	3.63	1.46	72.62	1.16
20.02	36.71	27.98	3.43	2.44	62.95	1.17
21.02	46.54	35.24	3.19	2.98	51.29	1.26
22.02	57.66	44.32	3.84	3.72	57.51	1.51
23.02	43.36	29.43	4.67	2.62	68.18	1.53
24.02	35.95	24.20	5.45	3.00	50.64	1.13
25.02	41.43	24.54	4.98	2.58	68.12	1.10
26.02	47.27	41.94	5.20	3.92	71.04	1.51
27.02	45.01	38.59	5.13	2.41	73.88	1.60
28.02	30.27	26.65	4.14		90.29	1.23
<b>GV (SDV)</b>	<b>50</b>		<b>125</b>			
<b>TV (SDV)</b>	<b>66</b>	<b>26</b>				
<b>GV (M8hSV)</b>						<b>10</b>
<b>GV(SGV)</b>	<b>40</b>	<b>25</b>		<b>5</b>		
<b>Ciljna vr.</b>		<b>25</b>			<b>120</b>	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	27	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.42	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.00	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	57.66	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	36.25	
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	36.71	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	3	
Broj prekoračenja 24 časovne TV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije (za 2014.god)
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>2.5</sub>**

Broj 24 časovnih mjerena	28	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8.70	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	44.32	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24.36	
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	23.81	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>		
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

Broj časovnih mjerena	670
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.7
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.52
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	12.53
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.03
Median časovnih vremena usrednjavanja	3.58
Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.79
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.35
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.03
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3.71
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabela 11. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

Broj časovnih mjerena	669
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.5
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.45
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	55.34
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	15.07
Median časovnih vremena usrednjavanja	10.08
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	24
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	85.71
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.07
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4.49
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.48
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.51
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

**Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerena ozona**

Broj 8 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	43.06
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	90.29
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	64.46
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	63.24
Broj prekoračenja 8 časovne	0
	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

**Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

Broj 8 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	100
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.35
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.04
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.13
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.20
Broj prekoračenja 8 časovne GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**Tabela 15.Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM<sub>10</sub> česticama**


	Pb µg/m <sup>3</sup>	Cd	As ng/m <sup>3</sup>	Ni
	<0.015	<3	<3	<1
GV	0.5			
<i>Ciljna vrijednost</i>		5	6	20

**Tabela 16.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**


	BaP	Markeri BaP ng/m <sup>3</sup>	PAH
	1.565	7.363	13.660
<i>Ciljna vrijednost</i>	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

## 2.2.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2



Slika 2.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 3.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### **2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2**

**1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednje **dnevne** vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- *Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja , su tokom februara mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.*

**2.Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ),
- *Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).*

**3.Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> upoređene su sa:**

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost ,ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- *Sve srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su bile ispod granice tolerancije od  $66\mu\text{g}/\text{m}^3$  za 2014.godinu,*
- *Tri dana srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su tokom februara bile iznad propisane granične vrijednosti od  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ .*

**4.Validnih mjerena PM<sub>2.5</sub> u februaru na ovoj lokaciji je bilo 28 dana.Dvanaest dana izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM<sub>2.5</sub> su na ovoj lokaciji su bile iznad propisane propisane granične vrijednosti za godišnju srednju vrijednost od  $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ .**  
**5.Validnih mjerena benzena u mjesecu februaru je bilo 24 dana.Sve srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.**

**6. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona poredene su sa:**

- propisanom **cilnjom** vrijednošću od  $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- *Mjerenje ozona je vršeno 28 dana.Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.*

**7.Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poredene sa:**

- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju godišnju vrijednost.
- *Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom februara mjeseca na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od  $10\text{ mg}/\text{m}^3$ .*

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

- 8. PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.**
- Sadržaj olova u toku februara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod 0.5 µg/m<sup>3</sup>. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.
  - Sadržaj benzo-a-pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u februaru mjesecu bio je 1.565 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na ciljnu vrijednost od 1.0ng/m<sup>3</sup> propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**2.3.MJERNA STANICA-NIKŠIĆ  
PODACI O STANICI-NIKŠIĆ**

**1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Nikšić-centar		
1.2.	Ime grada	Nikšić		
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6577557.59	4737876.06	629
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,CO,NO,NO <sub>2</sub> ,NOx, PM <sub>10</sub> ,PM <sub>2.5</sub> ,Pb,As, Cd, Ni i BaP , benzen		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

**2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m

**3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija
PM <sub>10</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
PM <sub>2.5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS

**4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjeseta	
4.2.	Visina mjeseta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NIKŠIĆ 2**

**Tabela 17. Srednje dnevne i max.8h srednje dnevne vrijednosti**

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>				<b>Max.8h sr.vrijednosti</b>	
	<b>PM<sub>10</sub></b> <b>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>PM<sub>2,5</sub></b> <b>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>SO<sub>2</sub></b> <b>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Benzan</b> <b>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Ozon</b> <b>(µg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>CO</b> <b>(mg/m<sup>3</sup>)</b>
1.02	59.32	47.14		0.59		
2.02	78.22	52.53	6.62	0.20	58.18	2.30
3.02	85.36	40.23	7.41	0.17	64.03	2.23
4.02	68.32	50.77	7.65	0.36	66.11	2.17
5.02	78.22	44.10	6.64	0.05	51.53	1.44
6.02	61.23	35.05	5.96	0.16	77.29	1.89
7.02	52.31	28.95	6.34	0.16	56.33	2.09
8.02	59.79	34.38	5.86	0.05	67.96	1.98
9.02	36.91	14.34	5.79	0.05	71.39	0.95
10.02	37.43	12.14	6.11	<DL	72.39	0.95
11.02	33.40	19.02	6.56	0.10	85.62	1.81
12.02	56.34	23.72		0.12		
13.02		12.52		0.33		
14.02	40.33	22.36	6.66	0.09	67.26	1.56
15.02	28.11	15.04	8.73	0.08	79.92	1.73
16.02	59.27	21.90	7.33	0.11	80.04	2.24
17.02	70.86	33.88	6.72	0.06	59.05	2.39
18.02	71.43	31.64	8.18	0.10	68.02	2.04
19.02	80.70	34.88	7.02	0.15	81.23	2.17
20.02	34.93	22.94	6.90	0.07	81.96	1.94
21.02	72.81	30.61	6.79	0.24	50.48	2.08
22.02	70.65	31.60	6.45	0.06	45.05	2.07
23.02	47.33	27.31	6.13	0.18	80.81	0.93
24.02	30.08	12.87	10.09	0.08	68.34	0.93
25.02	37.76	10.67	8.37	0.10	80.00	0.99
26.02	51.83	18.45	7.06	0.11	76.27	1.36
27.02	35.63	23.57	6.94	0.19	73.72	1.83
28.02	72.70	32.68	6.13	0.07	71.68	1.86
<b>GV(SDV)</b>	<b>50</b>		<b>125</b>			
<b>TV(SDV)</b>	<b>66</b>					
<b>GV(M8hSV)</b>						<b>10</b>
<b>GV(SGV)</b>	<b>40</b>	<b>25</b>		<b>5</b>		
<b>Ciljna vr.</b>		<b>25</b>			<b>120</b>	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 18. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	27	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	96.42	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	28.11	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	85.36	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	55.97	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	59.27	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	17	
Broj prekoračenja 24 časovne TV	10	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije (za 2014.god)
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>2.5</sub>**

Broj 24 časovnih mjerena	28	
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10.67	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	52.53	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	28.05	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	28.13	
<i>Granične vrijednosti</i>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>		
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 20. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

Broj časovnih mjerena	636
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	94.64
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.01
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	18.35
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.95
Median časovnih vremena usrednjavanja	6.45
Broj 24 časovnih mjerena	25
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	89.28
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5.79
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10.09
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.98
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	6.72
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

**Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**

Broj časovnih mjerena	636
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	94.64
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1.04
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	77.80
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	19.43
Median časovnih vremena usrednjavanja	16.00
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	Nema
	Nema

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerena benzena**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.05
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.59
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.15
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.11
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Godišnja srednja vrijednost</i>	<i>5 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

**Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerena ozona**

Broj 8 časovnih mjerena	25
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	89.28
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	45.05
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	85.62
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	69.38
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	71.39
Broj prekoračenja 8 časovne	0
	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>120 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

**Tabela 24. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida**

Broj 8 časovnih mjerena	25
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	89.28
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0.93
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2.39
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.76
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1.89
Broj prekoračenja maksimalne 8 časovne srednje vrijednosti GV	0
	<i>Granične vrijednosti</i>
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost</i>	<i>10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>Nema</i>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**Tabela 25 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM<sub>10</sub> česticama**


	Pb µg/m <sup>3</sup>	Cd	As ng/m <sup>3</sup>	Ni
	<0.015	<3	<3	0.455
GV	0.5			
<i>Ciljna vrijednost</i>		6	5	20

**Tabela 26.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM<sub>10</sub> česticama**


	BaP	Markeri BaP ng/m <sup>3</sup>	PAH
	5.605	27.935	48.812
<i>Ciljna vrijednost</i>	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### 2.3.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 5.Srednje časovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
NIKŠIĆ 2**

**1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednje **dnevne** vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja , su tokom februara mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.**

**2.Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- **Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).**

**3.Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> upoređene su sa:**

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- **Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su 10 dana bile iznad granice tolerancije od  $66\mu\text{g}/\text{m}^3$  za 2014.godinu,**
- **Sedamnaest dana srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su tokom februara bile iznad propisane granične vrijednosti od  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ .**

**4.Validnih mjerena PM<sub>2.5</sub> u februaru na ovoj lokaciji je bilo 28 dana.Petnaest dana izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM<sub>2.5</sub> su na ovoj lokaciji su bile iznad propisane propisane granične vrijednosti za godišnju srednju vrijednost od  $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ .**

**5.Validnih mjerena benzena u mjesecu februaru je bilo 28 dana.Sve srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane granične vrijednosti od  $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ , na godišnjem nivou.**

**6. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona poređene su sa:**

- propisanom **ciljnom** vrijednošću od  $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- **Mjerenje ozona je vršeno 25 dana.Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.**

**7.Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su poređene sa:**

- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju godišnju vrijednost.
- **Sve maksimalne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su tokom februara mjeseca na ovom mjernom mjestu bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od  $10\text{ mg}/\text{m}^3$ .**

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**8. PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.**

- Sadržaj olova u toku februara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod 0.5 µg/m<sup>3</sup>. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.**
- Sadržaj benzo-a-pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u februaru mjesecu bio je 5.605 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na ciljnu vrijednost od 1.0ng/m<sup>3</sup> propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).**

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

## **2.4.MJERNA STANICA-PLJEVLJA**

### **PODACI O STANICI-PLJEVLJA**

#### **1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar		
1.2.	Ime grada	Pljevlja		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_01		
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6610494.51	4802077.05	773.25
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

#### **2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

#### **3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
PM <sub>10</sub>	Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zračenja
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
PM <sub>2,5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija

#### **4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA  
NA LOKACIJI-CENTAR**

**Tabela 27.Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub> i sumpor dioksida**

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>		
	<b>PM<sub>10</sub>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>PM<sub>2.5</sub>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	<b>SO<sub>2</sub>(<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>
1.02	334.57	198.03	99.20
2.02	118.77	69.74	55.70
3.02	125.45	99.56	55.86
4.02	181.41	109.00	67.71
5.02	166.35	129.48	75.98
6.02	146.52	95.42	62.91
7.02	95.18	63.17	44.02
8.02	52.45	16.56	41.27
9.02	48.69	37.59	53.28
10.02	78.29	37.32	51.21
11.02	58.57	48.97	42.09
12.02	51.81	34.04	35.39
13.02	56.05	36.35	53.05
14.02	45.21	37.36	36.61
15.02	76.57	38.17	40.70
16.02	106.45	64.77	53.54
17.02	50.02	40.15	34.46
18.02	75.77	26.60	39.40
19.02	48.86	33.16	33.39
20.02	63.02	39.48	31.81
21.02	88.27	43.46	
22.02	93.90	64.84	
23.02	57.21	46.41	
24.02	41.12	35.82	34.94
25.02	124.91	57.73	44.69
26.02	143.27	75.18	67.64
27.02	127.35	98.27	57.23
28.02	99.90	78.50	50.66
<b>GV (SDV)</b>	<b>50</b>		<b>125</b>
<b>TV(SDV)</b>	<b>66</b>		
<b>GV(SGV)</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	
<b>Ciljna vrijednost</b>		<b>25</b>	

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 28. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41.12
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	334.57
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	98.43
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	83.28
Broj prekoračenja 24 časovne GV	24
Broj prekoračenja 24 časovne TV	17
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije (za 2014.god)</i>
	66 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
	45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**Tabela 29. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>2.5</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	16.56
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	198.03
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	62.68
Madian 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	47.69
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	<i>Granica tolerancije</i>
	26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 30. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**

Broj časovnih mjerena	603	
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	89.73	
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10.70	
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	225.65	
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50.51	
Median časovnih vremena usrednjavanja	41.81	
Broj 24 časovnih mjerena	25	
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	89.28	
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	31.81	
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	99.20	
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50.51	
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	50.66	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0	
<i>Granične vrijednosti</i>		
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>	<i>Granica tolerancije</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

**Tabela 31 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u  $\text{PM}_{10}$  česticama**


	Pb $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd	As ng/ $\text{m}^3$	Ni
GV	0.006	<3	<3	0.5
Ciljna vrijednost	0.5	6	5	20

**Tabela 32.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u  $\text{PM}_{10}$  česticama**

	BaP	Markeri BaP ng/ $\text{m}^3$	PAH
	6.738	25.238	64.303
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**2.4.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA**



Slika 6.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

### **2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJEERNOJ STANICI PLJEVLJA**

**1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- srednje **dnevne** vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja , su tokom februara mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.**

**2.Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> upoređene su sa:**

- propisanom **granicom tolerancije** za srednju dnevnu vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- propisanom **graničnom** vrijednošću za srednju **dnevnu** vrijednost, ne smije se prekoračiti više od 35 puta u toku godine,
- **Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su 17 dana bile iznad granice tolerancije od  $66\mu\text{g}/\text{m}^3$  za 2014.godinu,**
- **Dvadeset četiri dana srednje dnevne vrijednosti PM<sub>10</sub> su tokom februara bile iznad propisane granične vrijednosti od  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ .**

**3.Validnih mjerena PM<sub>2.5</sub> u februaru na ovoj lokaciji je bilo 28 dana.Dvanaest sedam dana izmjerene, srednje dnevne vrijednosti PM<sub>2.5</sub> su na ovoj lokaciji su bile iznad propisane propisane granične vrijednosti za godišnju srednju vrijednost od  $25\mu\text{g}/\text{m}^3$ .**

**4. PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a,2,3-cd) pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.**

- **Sadržaj olova u toku februara mjeseca, računato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka, je bio značajno ispod 0.5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmiјuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.**
- **Sadržaj benzo-a-pirena izračunat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u februaru mjesecu bio je  $6.738\text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na ciljnu vrijednost od  $1.0\text{ng}/\text{m}^3$  propisane sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).**

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

## **2.5.MJERNA STANICA-TIVAT**

### **PODACI O STANICI-TIVAT**

#### **1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Tivat		
1.2.	Ime grada	Tivat		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_10		
1.4.	Kod stanice	MNE_03_02		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6557638.85	4698672.85	3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	PM <sub>2.5</sub>		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

#### **2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Gradsko:trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

#### **3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
PM <sub>2.5</sub>	Ručno sakupljanje	Gravimetrija

#### **4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI  
TIVAT**

**Tabela 33.Srednje dnevne vrijednosti**

<i>Datum</i>	<i>Srednje dnevne vrijednosti PM<sub>2.5</sub>(µg/m<sup>3</sup>)</i>
1.02	9.31
2.02	21.20
3.02	20.30
4.02	18.30
5.02	26.21
6.02	28.38
7.02	9.79
8.02	9.12
9.02	16.85
10.02	16.12
11.02	14.34
12.02	15.21
13.02	17.97
14.02	27.38
15.02	29.56
16.02	21.52
17.02	28.63
18.02	16.99
19.02	23.57
20.02	25.72
21.02	26.38
22.02	12.99
23.02	19.43
24.02	25.19
25.02	30.04
26.02	42.16
27.02	21.91
28.02	24.05
<b>GV (SGV)</b>	<b>25</b>
<b>Ciljna vrijednost</b>	<b>25</b>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

**Tabela 34. Statistička obrada rezultata mjerenja PM<sub>2,5</sub> čestica**

Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih mjerena	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9.12
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42.16
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	21.27
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	21.07
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)</i>	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

**2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI  
TIVAT**

- Validnih mjerena PM<sub>2,5</sub> u februaru mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 28 dana. Deset dana srednja dnevna vrijednosti PM<sub>2,5</sub> čestica bila je iznad ciljne vrijednosti od 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  propisane, na godišnjem nivou, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

## **2.6.MJERNA STANICA-GOLUBOVCI**

### **PODACI O STANICI-GOLUBOVCI**

#### **1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Golubovci		
1.2.	Ime grada	Podgorica		
1.3.	Nacionalni ili lokaklni broj i oznaka	MNE_VZ_05		
1.4.	Kod stanice	MNE_02_05		
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica		
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore		
1.7.	Ciljevi mjerena	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu., praćenje trenda		
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6601947.52	4688794.08	13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeri	SO <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> ,NO,NO <sub>2</sub> ,NOx		
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra		
1.12	Druge informacije			

#### **2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

#### **3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
	SO <sub>2</sub>	Automatski analizator
	O <sub>3</sub>	Automatski analizator
	NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator
		Analiza-UV fluorescencija
		Analiza- UV fluorescencija
		Analiza-hemiluminiscencija

#### **4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-  
GOLUBOVCI**

*Tabela 35.Srednje dnevne vrijednosti*

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>	
	<b><math>SO_2(\mu\text{g}/\text{m}^3)</math></b>	
1.02		8.89
2.02		9.47
3.02		13.14
4.02		9.35
5.02		10.09
6.02		8.32
7.02		9.45
8.02		9.25
9.02		8.27
10.02		9.49
11.02		12.40
12.02		8.96
13.02		8.13
14.02		9.41
15.02		10.60
16.02		11.17
17.02		9.62
18.02		9.93
19.02		11.29
20.02		10.52
21.02		10.93
22.02		10.19
23.02		9.11
24.02		10.95
25.02		10.91
26.02		10.60
27.02		11.08
28.02		9.56
<b>GV (SDV)</b>		<b>125</b>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 36. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida**


Broj časovnih mjerena	666
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.10
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.89
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	38.34
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10.04
Median časovnih vremena usrednjavanja	9.31
Broj 24 časovnih mjerena	28
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	100
Minimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8.13
Maksimalna 24 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	13.14
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10.04
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	9.78
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	nema
	nema

**Tabela 37. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**


Broj časovnih mjerena	666
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	99.10
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.20
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	67.97
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	6.97
Median časovnih vremena usrednjavanja	2.96
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	$200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	$40 \mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
	nema
	nema

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

## 2.6.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI



Slika 7.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 8.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI  
GOLUBOVCI**

**1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- Propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ),
- srednje **dnevne** vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
- *Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja, su tokom februara mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.*
- 2.Rezultati mjerena azot dioksida (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**
- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ),
- *Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).*

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

## **2.7.MJERNA STANICA-GRADINA**

### **PODACI O STANICI-GRADINA**

#### **1.Opšti podaci**

1.1.	Ime stanice	Gradina
1.2.	Ime grada	Pljevlja
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02
1.5.	Naziv stručne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, praćenje trenda
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m) G.širina (m) Nmv (m) 6604352.00 4792911.00 1094
1.9.	NUTS	
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjere	SO <sub>2</sub> , NO, NO <sub>2</sub> , NOx, O <sub>3</sub>
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije	

#### **2.Klasifikacija stanice**

2.1	Tip područja	Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici	

#### **3.Mjerna oprema**

3.1.	Naziv	
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda	
SO <sub>2</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija
NO, NO <sub>2</sub> , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija
O <sub>3</sub>	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija

#### **4.Opis uzorkovanja**

4.1.	Lokacija mjernog mjesta	
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m
4.3.	Učestalost integrisanja podataka	1 sat , 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-  
GRADINA**

**Tabela 38.Srednje i max.8h srednje dnevne vrijednosti**

<b>Datum</b>	<b>Srednje dnevne vrijednosti</b>	<b>Max.8h sr.vrijednosti</b>
	<i>SO<sub>2</sub> (µg/m<sup>3</sup>)</i>	<i>Ozon (µg/m<sup>3</sup>)</i>
17.02	3.91	96.57
18.02	3.60	100.18
19.02	3.97	99.93
20.02	4.23	103.27
21.02	4.38	95.30
22.02	4.31	91.58
23.02	4.11	87.65
24.02	3.61	74.47
25.02	3.85	85.33
26.02	3.59	91.80
27.02	3.65	103.21
28.02	4.02	110.42
<b>GV (SDV)</b>	<b>125</b>	
<b>Ciljna vr.</b>		<b>120</b>

**Tabela 39.Statistička obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida**

Broj časovnih mjerena	270
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	40.17
Minimalna časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	2.19
Maksimalna časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	4.73
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	3.94
Median časovnih vremena usrednjavanja	3.96
Broj 24 časovnih mjerena	12
Procenat validnih 24 časovnih vremena usrednjavanja	42.85
Minimalna 24 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	3.59
Maksimalna 24 časovna vrijednost (µg/m <sup>3</sup> )	4.38
Srednja vrijednost 24 časovnih vremena usrednjavanja (µg/m <sup>3</sup> )	3.94
Median 24 časovnih vremena usrednjavanja	3.94
Broj prekoračenja časovne GV	0
Broj prekoračenja 24 časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
<i>Jednočasovna srednja vrijednost</i>	<i>350 µg/m<sup>3</sup>, ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje</i>
<i>Dnevna srednja vrijednost</i>	<i>125 µg/m<sup>3</sup></i>
	<i>Granica tolerancije</i>
	<i>nema</i>
	<i>nema</i>

**D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA**

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

**Tabela 40. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida**


Broj časovnih mjerena	270
Procenat validnih časovnih vremena usrednjavanja	40.17
Minimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0.73
Maksimalna časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	24.29
Srednja vrijednost časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2.48
Median časovnih vremena usrednjavanja	1.74
Broj prekoračenja časovne GV	0
<i>Granične vrijednosti</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Granična vrijednost</i>
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
nema	
nema	

**Tabela 41. Statistička obrada rezultata mjerena ozona**


Broj 8 časovnih mjerena	12
Procenat validnih 8 časovnih mjerena	42.85
Minimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	74.47
Maksimalna 8 časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	110.42
Srednja vrijednost 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	94.98
Median 8 časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	95.94
Broj prekoračenja 8 časovne	0
<i>Ciljna vrijednost</i>	
<i>Period usrednjavanja</i>	<i>Ciljna vrijednost</i>
Maksimalna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<i>Granica tolerancije</i>	
nema	

Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.

## 2.7.2 GRAFIČKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA



Slika 9.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 10.Srednje časovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

## D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA

---

*Izvještaj o praćenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u februaru 2014.god.*

### **2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA**

**1.Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:**

- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti ( $350\mu\text{g}/\text{m}^3$ ),
  - srednje **dnevne** vrijednosti ( $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).
  - Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na granične vrijednosti (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti ) za zaštitu zdravlja, su tokom februara mjeseca bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- 2.Rezultati mjerena azot dioksida** (kao jednočasovne srednje vrijednosti) posmatrani su u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni sa:
- propisanim **graničnim** vrijednostima za **jednočasovne** srednje vrijednosti,
  - Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafički zbog obimnosti podataka) su tokom februara mjeseca bile ispod propisane granične vrijednosti ( $200\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

**3. Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona** poređene su sa:  
120propisanom **cilnjom** vrijednošću od  $120\mu\text{g}/\text{m}^3$

- Mjerenje ozona je vršeno 12 dana.Sve maksimalne osmočasovne srednje dnevne vrijednosti su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jančić, dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Vladimir Živković,dipl.inž.tehn.

Obrađivač

Radomir Žujović, dipl.hem

Lica odgovorna za izvođenje mjerena

Predrag Novosel  
Siniša Popović  
Maja Branković  
Ivan Đurović  
Petar Galičić